

Саха Советской Социалистической Республикатын
государственнай суверенитетын туһунан
Декларация

Саха Автономнай Советской Социалистической Республикатын
Верховнай Совета,

- автономнай республика статуна республика сувереннай бырааптарын, правовой государство төрүт суолталаах принциптэригээр сэл түбэспэтийн, республика социальнай-экономической сайдытын бытаардадар буолбутун бэлиэтээн,
- республиканы РСФСР уонна ССР СОЮНун тэн быраалтаах суб"ектарынан аабан,
- республика элбэх национальностаах норуотун бүтүннүүтүн дылбатын ижин исторической эппиэтинэстээбин билинэн,
- РСФСР уонна ССРС бары норуоттарын сувереннай бырааптарын ытыктаан ^{турал} уонна Российской Советской Федеративной Социалистической Республиканы уонна Советской Социалистической Республикалар Союзтарын санатытан сайннаар ижин турунан,
- кихи быраабын Бүттүүн уопсай Декларациятын принциптэригээр уонна аан дойдугаа билиниллибит правовой акталарга сэл түбэхиннэрэн,
- Республика бары норуоттарын бэйэлэрин бэйэлэрэ бынаарнылагыгар, социальнай-экономической сайдыга, культурной ~~чөнрөийн~~, олохторун таһымын үрдэтийгэ ~~интервистэхтөрийн~~ уонна дульдуурдаатарын этэн, ^{арчмын үүсчэх} ^{сандагийн} ^{турал},

Саха сирин государственнай суверенитетын биллэрэр уонна Саха Советской Социалистической Республикагар уларытан тэрийэр.

I ыстыйа. Саха Советской Социалистической Республиката санатыллан тэриллибит РСФСР састаабыгар киирээр ^{сэл} сувереннай социалистической государство, кини территориягагар Унук Хотугу сир ураты

тыйыс айылбатын усулуобуйатыгар олорор норуоттар исторической
 сайдылары ~~и хаалтасылар~~ ^{и хаалтасылар} үескәэбит итиэннэ кини гражданинара дъулуңууларын
 көнүллүк этииләригәр оловуран бәйәләрин бәйәләрә быһаарыныларыгар
 сеп түбәннәрән ~~да~~ ^{чеким} ~~да~~ ^{айылар} государство буолар.

Саха ССР-га суверенитеты этэр бырааптаабынан уонна государственайбылааһы тәрүттәэчинән республика бары национальностарын
 гражданинарыттан турар кини норуота буолар. Норуот толору былааһа
 Саха ССР Конституциятыгар оловуран быначчи да, представительной
 органнарынан - народнай депутаттар Советтарынан нәнүе да олохтонор.
 Норуот ~~бүткүлүм~~ аатыттан Саха ССР Верховной Совета эрэ этэр.
 Биир да политической партия, общественай тәрилтә, атын белектө-
 һүүләр эбэтэр биирдииләэн киһи норуот аатыттан этэр бырааптара
 суюх.

Саха ССР тән бырааптаах атын суб"екұры кытта федеративной
 дуогабары түһәрсәр уонна атын республикалары кытта бииргә Союзной
 дуогабарга кыттар.

Саха ССР, көнүл өртүнән, дуогабарга оловуран, РСФСР итиэннэ
 ССР Союзун быһаарыныларыгар бәриллибит уонна республика кыттытынан
 олоихо килләрилләр боломуочуялартан ураты, бәйәтин территория-
 тыгар ~~бүткүлүтүтүр~~ государственайбылааһы толору бас биләр.

2 ыстатыйа. Саха ССР Конституцията РСФСР Конституцияны,
 ССР Союзун Конституциятын ытыктыр уонна республика территорияты-
 гар баһылыр-кәһүлүүр быраабынан туһанаар.

Саха ССР Верховной Советын таһымынан сокуону олохтуур, сите-
 риилләэх уонна судебнайбылааһы тырыы республика государственай
 үләтин конституционнай принцибинән буолар.

РСФСР уонна ССР Союзун быһаарыныларыгар көнүл өртүнән бәрил-
~~богомоугуларга сөп түбәннәрәк ытылыштада~~ ^{богомоугуларга сөп түбәннәрәк ытылыштада} ~~РСФСР уонна ССР Союзун~~
 либит Сокуоннара Саха ССР территориятыгар үрдүкү юридической си-
 ләләэхтәр.

РСФСР уонна ССР Союзун акталарын, республика норуутун сувереннай быраалтарын утарар буоллахтарына, республика Верховной Совета олору тохтотор. Оннук түгэннэргэ Саха ССР, РСФСР уонна ССР Союзун икки ардаларыгар ^{бы} үескээбит хайдынылар Федеративной уонна Союзнай дуогабардарынан олохтонор бэрээдэгинэн бынаарыллал-лар.

3 ыстыйа. Саха ССР бэйэтэ граждансвалаах уонна республика территорииятыгар итиэннэ кини тас өртүгэр олорор бэйэтин гражданины чиэстэрийн, достоинстволарын, доруобуйаларын, сокуоннай интэриэстэрийн араначчылыры. Республика территорииятыгар олорор бары гражданинага уонна гражданстваа суюх дьоннорго киши быраабын Бүттүн уопсай Декларациятынан, РСФСР, ССРС уонна Саха ССР Конституцияларынан көрүллүбүт тэй бырааптаны уонна көнүл буолуу мэктис-лэнэллэр.

Саха ССР тылы туһаны, культураны уонна үерэхтээхини сайн-нары туһунан сокуоннары олохтооһунца болшуруустары бэйэтэ бынаарар. Саха уонна нуучы тыллара республика территорииятыгар государственний тылларынан буолаллар.

4 ыстыйа. Саха ССР Саха сиригэр олохтоох Хоту сир абыяах ахсааннаах норуоттарыгар кинилэр үйэ-саас тухары олорбут эйгэлэ-рин, бэйэлэрийн бэйэлээрэ ^{бины} салай ~~шларын~~, политической уонна правовой тэй бырааптаах буолууларын чөлүнэн хаалларыны национальный-тер-риториальный тэриллийлэри олохтоон хааччийар, национальный, эконо-мический, культурный уонна тыл өртүнэн күүскэ сайдалларыгар усулуобуйаны тэрийэр. Хоту сир абыяах ахсааннаах норуоттарын тылларын кинилэр олорор сирдэригэр официальный тылларынан билинэр.

5 ыстыйа. Саха ССР экономической систематын төрүтүнэн, чааһынай уонна интеллектуальный бас билини киллэрэн турал, бас билии араас формалара буолаллар.

Республика территориятыгар сир, сир баайа, уу, ойуур, үүнээйи, хамссыр-харамай, айылба онтон да атын ресурсалара, салгын куйгаара уонна континентальний шельф бүтүннүүлэрэ республика бас билиитинэн буолаллар.

Производство средстволарын уонна үлэ түмүктэрин бас билии Федеративной уонна Союзной дуогабардарга уонна Саха ССР сокуонна-рыгар оловуран бынаарыллар уонна сүрүннэнэллэр. РСФСР-ы уонна ССР Союзун кытта дуогабардарга килләриллибитеттәртән ураты республика территориятыгар баар бары предприятиелар, тәрилтәләр уонна учреждениелар Саха ССР дъаһайытыгар киирәлләр.

Саха ССР территориятыгар баар предприятиелар айылба уонна үлэ ресурсаларынан тунааналларын иһин төлөбүр килләрәлләр, валютаны үлләрэн биәрәлләр, бюджетка нолуок тәлүүлләр.

6 ыстатыйя. Саха ССР территориита үлләһииллиэт уонна республика Верховной Советын сәбуләнә суох уларытыллыа итиэннэ тунаныллыа суохтаах.

Олохтоох Советтар, государственныи билаас органнарын бынытынан, киниләр дъаһайылырыгар бәриллибит болпуруустары бынаарар бырааптаахтар, республика, федерация уонна бүтүн Союз үрдүнэн суолталаах проблемалары дъүүлләһнигэ кытталлар.

7 ыстатыйя. Саха ССР Федерация атын суб"ектарын кытта быначы экономической, онтон да атын сыйыннаһылары, кыранысса таһынаабы государстволары кытта экономической итиэннэ культурный си-бәэстәһиилләри бәйэтэ олохтуур. Бәйэтэ бас биләр валютай фондатын тәрийин, ол кәэмәйэ РСФСР-ы уонна ССРС-ы кытта дуогабардарга ыкшүллар.

Республика территориятыгар баар ^{бара} предприятиелар уонна тәрилтәләр басыларын республика бас билиитин итиэннэ айылбатын ресурсаларын тунаныга оловурбут тас экономической үлләрэ киниләр жи-

на бас бэринэллэрүүтэн тутулуга суюх Саха ССР сокуоннарынан сүрүүнэнэр.

8 ыстатыйа. Саха ССР бэйэтин территориигээр айылбаны харыстааны уонна айылба ресурсаларын сөлтөөхтүк туханыны тэрийи бэрээдэгин бэйэтэ олохтуур. РСФСР уонна ССР Союзун государственай экологической программаларын толорууга кыттар.

9 ыстатыйа. Саха ССР бэйэтин национальной государственай тэриллиитин Саха сирин гражданнарын бабадарыгээр олбуран бэйэтэ бынаарар бырааптаах, бэйэтин административнай-территориальной тырыллытын болпуруустарын бэйэтэ бынаарар.

10 ыстатыйа. Саха ССР советской Федерациины суверенай социалистической государстволар союзтарын быннытынан санатытан уонна мэлдьитин тупсаран биэрээр ийн турунаар. Саха сирин гражданнарын кини политической уонна экономической өртүнэн бэйэтин бэйэтэ бас билиниитигээр сокуоннай дъулуууларын нациялар атааннаанылары, эстөхүүлэрин уонна иирсээндээ кириилэрин күөртээхийндээ ким да туханын суюхтаах, норуоттар икки ардыларыгээр сыйнаннаанылары, сөлтөөх оноруу, интернационализмна уонна норуоттар дэвэрдооуларыгээр тирээбүрэн тэйн бырааптаах буолууну олохтоохун снаалыгар эрэ туханыллыахтаах.

Саха ССР бары гражданинага, Саха ССР Конституциятын тутуулан үлэни ытар политической партияларга, маассабай хамсааныннага уонна религиознай тэрилтэлэргэ государственай уонна общественай дыналалары салайынга кытталларыгээр тэйн бырааптаах буолууну мэктээлиир.

II ыстатыйа. Бу Декларация Саха ССР сана Конституциятын онорууга, РСФСР-ы кытта дуогабары түнэrsiiигэ, Союзнай дуогабэры түнэrsiiигэ кыттынга, республика законодательствотын тупсаран инигэ сүрүүнэн буолар.

Саха Автономнай Советской Социалистической
Республикалын уон иккис ыңрыылаах Верхов-
най Советын иккис сессиятыгар ылышынна.

Якутской к.,

1990 сүл балабан ыйын 27 күнэ.